

**KANTONALNA  
PRIVREDNA  
KOMORA  
TUZLA  
BROJ 7 i 8  
JULI/AUGUST  
2012.**

# **KOMORSKI INFORMATOR**



**KANTONALNA  
PRIVREDNA  
KOMORA TUZLA**



Projekat: Inovativno umrežavanje i  
ekonomska saradnja regija Tuzla i Vukovar (InECo)

**Općina Tuzla -  
primjer uspješnog upravljanja  
lokalnim ekonomskim razvojem**



Ovaj projekat finansira  
Evropska unija

**SPARKASSE**

**"SPARKASSE BANK"  
SARAJEVO  
- FILIJALA TUZLA**



**"IZAZOV" DD  
KALESIJA**



**"IMEL" DOO  
LUKAVAC**



**"HERCEG" DOO  
SREBRENİK**



**"VOĆNI RASADNIK"  
SREBRENİK**

KOMORSKI  
INFORMATOR  
broj 7 i 8 - 2012

**KANTONALNA  
PRIVREDNA  
KOMORA TUZLA**

**Izdavački savjet:**

1. Nedret Kikanović, predsjednik
2. Mirsad Kukić, član
3. Bajazit Jašarević, član
4. Jorgovan Begić, član
5. Gorana Dautović, član

**Redakcijski kolegij:**

1. Jorgovan Begić, predsjednik
2. Nedret Kikanović, član
3. Esad Arnautović, član
4. Suad Selimović, član
5. Nurudin Žunić, član

**Izdavač:**

Kantonalna privredna komora Tuzla

**Glavni i odgovorni urednik:**

Dino Kalesić, dipl. žurnalista

**Tehnička priprema, repro i štampa:**

HARFO-GRAF, d.o.o. Tuzla

**Za Štampariju:**

Branka Krecó-Mehić, direktor

**Tiraž:**

500 primjeraka,  
juli/august 2012. god.

**Adresa:**

Trg slobode bb  
e-mail: komora@kpkt.ba  
http://www.kpktz.ba

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta na osnovu člana 19. tačka 13. stav 2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 6/95 i 25/97), rješavajući o zahtjevu Kantonalne privredne komore Tuzla broj: 10/15-4481/99. od 30. 04. 1999. godine, dalo je mišljenje o oslobađanju poreza na promet glasila "Komorski informator".

## SADRŽAJ:

|   |       |
|---|-------|
| "OPĆINA TUZLA – PRIMJER USPJEŠNOG UPRAVLJANJA LOKALNIM EKONOMSKIM RAZVOJEM" | 3     |
| STABILIZACIJA I JAČANJE CJELOKUPNOG KOMORSKOG SISTEMA BIH                   | 4     |
| AKTIVNOSTI KOMORSKIH UDRUŽENJA  | 5 - 8 |
| "SPARKASSE BANK" SARAJEVO - FILIJALA TUZLA                                  | 9     |
| "IZAZOV" DD KALESIJA  | 10    |
| NOVE PROIZVODNE POBJEDE KREKINIH KOMORATA                                   | 12    |
| IZGRADNJA BLOKA 7 U TE TUZLA  | 12    |
| "IMEL" DOO LUKAVAC  | 13    |
| "HERCEG" DOO SREBRENİK  | 14    |
| "VOĆNI RASADNIK" SREBRENİK  | 16    |
| "NLB BANKA" DD TUZLA  | 18    |

### ZAŠTO BITI ČLANICA KANTONALNE PRIVREDNE KOMORE TUZLA

Komora svojim članicama kao i onima koji žele biti član ove privredne asocijacije, pomaže u realizaciji poslovnih ciljeva i planova i zastupa njihove interese.

#### To se prije svega odnosi na:

- Organizovanje u udruženja po granama djelatnosti: vijeće, sekcije, komisije i druge oblike organizovanja u zastupanju i realizovanju poslovnih ciljeva
- Mogućnost besplatnog korištenja kompletne infrastrukture Komore u provođenju svih oblika aktivnosti (multimedijalna sala za sjednice, fax, telefon i druga tehnička pomagala) za održavanje skupova, sastanaka, prezentacija, promocija, predavanja i seminara
- Posredovanje kod izdavanja viza
- Pripremanje i organizovanje nastupa na sajmovima, izložbama i drugim oblicima prezentacije
- Besplatno predstavljanje u listu "Komorski informator"
- Besplatno predstavljanje na web stranici Komore
- Besplatni mali oglasi i obavještenja na web stranici Komore
- Besplatno uvrštavanje informacija u dnevni "Privredni servis" Komore



Prezentacija publikacije u Komori...

## “OPĆINA TUZLA – PRIMJER USPJEŠNOG UPRAVLJANJA LOKALNIM EKONOMSKIM RAZVOJEM”

– Autor publikacije prof. dr. Kadrija Hodžić – Prezentacije vezane za razvoj Tuzle  
– Jasmin Imamović načelnik Općine Tuzla

Kantonalna privredna komora Tuzla, bila je domaćin značajnog skupa kojem su prisustvovali privrednici, predstavnici Općine Tuzla, općinskih javnih preduzeća te Jasmin Imamović načelnik Općine Tuzla sa saradnicima. Prezentirana je publikacija pod nazivom “Općina Tuzla – primjer uspješnog upravljanja lokalnim ekonomskim razvojem” autora prof. dr. Kadrije Hodžića. Na ovom veoma značajnom i posjećenom skupu, prezentovane su teme vezane za razvoj Tuzle a uvodničari su bili prof. dr. Kadrija Hodžić, Univerzitet u Tuzli, autor publikacije, prof.dr. Muharem Klapić, Univerzitet u Tuzli, prof. dr. Midhat Jašić, Univerzitet u Tuzli i Enes Drljević, direktor Udruženja za razvoj „NERDA”. O mogućnostima finansiranja razvojnih projekata privrednih subjekata Tuzle govorio je Senad Redžić, direktor UNION banke

poslovnu valorizaciju prirodnih i kulturnih vrijednosti, dalje unapređenje multikulturalnosti svoje sredine i značajno poboljšanje ekoloških problema, posebno onih vezanih za dotadašnje nekontrolisano eksploataisanje slane vode i fenomen tonjenja grada. Tuzla je trenutno najveće gradilište u BiH, investitori su zainteresovani su za ulaganje, sjedišta najvećih kompanija koje posluju na području Tuzlanskog kantona nalaze se u Tuzli...

- Kadrija Hodžić autor publikacije:

*“Sistem vrijednosti opredjeljenja koja čine nutrinu ove paradigme u svim razvojnim dokumentima počiva na viziji i misiji, zajedničke posvećenosti zadovoljstvu i sreći građana, unaprijeđenju okruženja za sve aktere koji u Općini borave, in-*

*bude pametan i održiv razvoj, također i da se sačuva javna imovina. Mi smo razvili komunalnu privredu, naša javna komunalna preduzeća su stabilna, hiljadu ljudi radi u našim javnim komunalnim preduzećima i imaju redovne plate, redovne usluge i sve ostalo. Stabilnost Tuzle ogleda se u javnoj imovini i u budućnosti potrebno sačuvati javnu imovinu od privatizacije.”*

- Enes Drljević, direktor Udruženja za razvoj “NERDA”

*“Tokom posljednjih godina stvorene su i pretpostavke za podržavajući ambijent za razvoj poduzetništva i zapošljavanje kroz finansijske podrške udruženjima za razvoj poduzetništva, a koja su fokusirana na razvoj malih i srednjih preduzeća i agrarnog poduzetništva. Također i za formiranje*



d.d. Sarajevo. Moderator diskusije je bio mr Nedret Kikanović, predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla. Publikacija pdo nazivom Općina Tuzla – primjer uspješnog upravljanja lokalnim ekonomskim razvojem” Publikacija je nastala je u okviru projekta “Inovativno umrežavanje i ekonomska saradnja regija Tuzla i Vukovar”, koji je finansirala Evropska Unija. Bila je ovo prilika da se podacima prikupljenim iz više izvora konstatuje ono što je vidljivo na svakom koraku, ono što je učinjeno u posljednjih desetak godina, a to je da Tuzla nedvojbeno pripada primjerima uspješnog upravljanja lokalnim ekonomskim razvojem. Tuzla je ujedno i primjer kako se za manje od jedne decenije uspjelo izrazito negativne postratne trendove preokrenuti u sasvim novu paradigmu razvoja. Na prezentaciji je istaknuto da posljednjih godina općina Tuzla radikalno mijenja kurs dotadašnje razvojne filozofije i ulazi u novu fazu svog razvoja, koja integriše održivo osiguranje kvaliteta života građana na svim nivoima, promociju poduzetničkog pristupa razvoja,

*vestiraju i stvaraju. asno su identificirane lokalne komparativne prednosti, i to višemileniumski kontinuitet života, prirodni resursi - posebno oni na bazi soli, kulturno historijsko naslijeđe, ljudski resursi, razvijen i podržan socijalni kapital na bazi duge tradicije multikulturalnosti, antifašizma, socijalne ukljućivosti i jednakih uslova za sve. Zbog toga danas svjedoćimo porastu materijalnog blagostanja, nivo GDP-a i njegov rast su među najvećim u BiH, stopa zaposlenosti je povećana, investicije rastu po dvocifrenim stopama i Tuzla uživa visok unutarbosanski i međunarodni ugled.”*

- Jasmin Imamović načelnik Općine Tuzla:

*“Strategija EU do 2020. godine, koja preporučuje pametan, održiv i integrirajući razvoj, nešto je poput obaveznog uputstva kojeg smo se u Općini Tuzla pridržavali. Ovo je jedna potvrda dobrog pravca. Važno je da se nastavi kontinuitet razvoja, da to*

*razvojnih i poduzetničkih centara, učeeće u Garantnom fondu za pduzetnike i mala i srednja preduzeća, za subvencioniranje kamata na kredite za poduzetnike sa područja Tuzle, kao i za stalni trend najnižih administrativnih taksi i naknada za registraciju djelatnosti kao i mnoge druge vidove podrške.”*

- Nedret Kikanović predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla

*“Kada kažemo da je Tuzla ispunila svoje strateške planove koje je planirala do 2015. godine, onda to govori o uspješnosti Tuzle. Ono što želim podcrtati je da je prvi strateški cilj u strateškom razvoju Tuzle do 2026. godine, stvaranje uslova za ubrzani ekonomski razvoj i unaprijeđenje konkurentnosti privrede. To sigurno za privredu općine Tuzla predstavlja jedan dodatni motiv i podstrek za privredni razvoj i za investiranje u općinu Tuzla.”*

Pripremio: Dino Kalesić



Međukomorsko vijeće BiH...

## STABILIZACIJA I JAČANJE CJELOKUPNOG KOMORSKOG SISTEMA BIH

### *Održana konstituirajuća sjednica Međukomorskog vijeća Bosne i Hercegovine*

U prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, a na inicijativnu predsjednika Komore dr. sc. Brune Bojića, održana je konstituirajuća sjednica Međukomorskog vijeća Bosne i Hercegovine. Sjednici su prisustvovali predstavnici komorskog sistema Bosne i Hercegovine. U uvodnom obraćanju prisutnim predsjednik Bojić je istakao da Međukomorsko vijeće treba da bude od velikog značaja za cjelokupan komorski sistem. Kazao je kako je osnovni zadatak Vijeća jačanje cjelokupnog bh komorskog sistema i njegovo stavljanje u funkciju servisa bh privrede. Na konstituirajućoj sjednici je predložen Nacrt Pravila međukomorske suradnje o kojem će se svi predstavnici Vijeća izjasniti, dati svoje prijedloge i primjedbe te će dopunjen biti razmatran na narednoj sjednici. Predstavnici

sistema infrastrukture kvaliteta u Bosni i Hercegovini. Treba insistirati na hitnoj imlementaciji Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini, kao temeljni preduvjet za realizaciju bilo kakvih sistemskih mjera podrške i kreiranja namjenskih fondova i poticaja gospodarstvu. Od Republike Hrvatske i Evropske unije potrebno je zahtijevati omogućavanje prijelaznog perioda primjene propisa Evropske unije na plasman naših proizvoda na tržište Republike Hrvatske do trenutka njenog punopravnog članstva u Evropskoj uniji, odnosno do 30.06.2013. godine. Zaključak na konstituirajućoj sjednici Međukomorskog vijeća BiH bio je da se počne pregovore sa Hrvatskom i Evropskom unijom o povećanju kvota izvoza proizvoda biljnog i životinjskog porijekla i to za vino na 20.000 hektolitara, šećer na



komorskog sistema BiH razmatrali su i pitanja skorog ulaska Hrvatske u Evropsku uniju i moguće implikacije na privredu BiH. Nakon konstruktivne rasprave svih prisutnih doneseni su zaključci kojim se zadužuje Kabinet predsjednika Bojića, da dostavi na razmatranje Komisiji za Vanjsku trgovinu i carine Parlamentarne Skupštine BiH, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvu inozemnih poslova BiH. Zaključeno je da će Međukomorsko vijeće izraditi Vodič za gospodarstvenike o promjenama u vanjskoj trgovini nakon ulaska Republike Hrvatske u Evropsku uniju. Međukomorsko vijeće, odnosno komore iz BiH, organizirat će seminare, radionice, predavanja radi upoznavanja i učešća poslovnog sektora u kreiranju i usvajanju zakona i politika u oblasti gospodarstva.

Neophodno je uskladiti legislativu sa standardima Evropske unije. Zadatak koji je pred ovim tijelom u narednom periodu, jeste da se uspostavi direktna suradnja sa Agencijom za sigurnost hrane, Uredom za veterinarstvo, Uredom za zaštitu bilja i drugim relevantnim organima, intenzivirati aktivnosti svih institucija nadležnih za izgradnju i unapređenje

200.000 tona, ribu na 2000 tona. Zabraniti uvoz roba iz Evropske unije u BiH od onih koji nemaju evropski izvozni broj te sezonski zabraniti uvoz prehrambenih roba koje Bosna i Hercegovina proizvodi u dovoljnim količinama, zaključci su članova Vijeća. Dalje je zaključeno kako je neophodno ukazati Pododboru CEFTA, u skladu sa Sporazumom, na probleme izvoznika iz BiH koji se odnose na podnošenje i prihvaćanje dokaza o porijeklu robe, olakšati procedure i postupke pri dokazivanju i razduživanju izvoza, osigurati što jednostavniju proceduru i dokumentaciju u cilju sprječavanja suvišnog administriranja i povećanja troškova u zakonskim propisima i njihovim provedbenim aktima te tražiti od nadležnih tijela Republike Hrvatske, prijenos dijela kontigenata detašmana – radnih dozvola u SR Njemačkoj. Na konstituirajućoj sjednici je predložen Nacrt pravila međukomorske suradnje o kojem će se svi predstavnici Vijeća izjasniti, dati svoje prijedloge i primjedbe te će dopunjen biti usvojen na narednoj sjednici.

D.K.





Iz komorskih udruženja...

## NAJAVLJENI VELIKI PROTESTI

### Održana sjednica Odbora Grupacije za mlijeko - Ako se stanje ne promijeni doći će do velikih protesta - Sumnjamo da su novci došli u ruke poljoprivrednika

Udruženje za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla, održalo je 9. sjednicu Odbora grupacije za mlijeko Tuzlanskog kantona u proširenom sastavu. Članovima Odbora je prezentovan Prvilnik o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške FBiH (Sl.novine 56/12 od 29.06.2012. god.) a kao i na brojnim prethodnim sastancima, tema dnevnog reda bile su i neisplaćene kantonalne i federalne novčane podrške. **“U kratkim crtama smo predstavili ovaj Pravilnik Federalnog ministarstva za poljoprivredu. Moramo istaći da su poljoprivredni proizvođači ogorčeni komplikovanošću procedure i dokumentacije koja im je neophodna a koju ovaj dokument ponovo nalaže. Kompletna ova situacija je rezultat nefunkcionisanja Registra poljoprivrednih proizvođača koji bi trebao ovu proceduru pojednostaviti i smanjiti troškove neposrednim proizvođačima. Pokušavamo institucijama vlasti ukazati da se ne mogu ovako ponašati prema poljoprivrednoj proizvodnji, vlastitoy proizvodnji hrane”,** rekao je Suad Selimović sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju

Kantonalne privredne komore Tuzla. Pokazao je i određenu sumnju u raspodjelu sredstava, ukupno 15 miliona KM namijenjih za podsticaje u prošloj godini. Smatra da taj iznos nije utrošen u poljoprivredu, da poljoprivredni proizvođači



nisu dobili tu podršku, jer da jesu, ne bi bilo ovako stanje: **“Mi sumnjamo da su ti novci došli u ruke poljoprivrednika. Nema objave spiskova raspodjele podsticaja, ko je, koliko dobio i za koju proizvodnju, koji obim proizvodnje je napravljen”,** dodao je sekretar Selimović. Mensur Mehmedović proizvođač mli-

jeka i predsjednik Grupacije mljekara pri Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla, je govorio o teškoj situaciji u proizvodnji mlijeka. Istakao je kako ovaj Pravilnik već kasni pola godine, kako nije obrađena dokumentacija za podsticaje u 2012. godini a logično bi bilo da se danas razgovara o podsticajima i planovima proizvodnje za narednu godinu, isplaćen je tek dio podsticaja za decembar prošle godine. **“Proizvođači mlijeka, nas oko 3000 na području Tuzlanskog kantona, nikad nismo bili u gorem položaju. Ne tražimo puno, ne tražimo povećanje otkupne cijene, samo tražimo da ono što je dogovoreno, što je obećano ima i planiranu dinamiku. Nema podsticaja, proizvođači nemaju sredstava, oborena je cijena otkupa mlijeka. Vlast nas ne čuje. Nema ništa bez aktivnijeg djelovanja u okviru ove Grupacije i još masovnijeg udruživanja. Ukoliko se ne promijeni situacija doći će do velikih protesta. Dok ne izađemo na ulice neće nas shvatiti”,** najavljuje ponovno dešavanje poljoprivrednika na ulicama predsjednik Grupacije Mehmedović.

## POLJOPRIVREDNICI OPET NEZADOVOLJNI

### UPLAĆENA SREDSTVA, POLJOPRIVREDNICI NEZADOVOLJNI PRIORITETIMA

Udruženje za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla, organizovalo je ubrzo još jednu sjednicu Odbora grupacije za mlijeko Tuzlanskog kantona u proširenom sastavu. Raspravljalo se o aktuelnoj problematiki u proizvodnji mlijeka. Kada je u pitanju uticaj suše na proizvodnju stočne hrane istaknuto je da je stanje alarmantno i da je neophodno poduzeti hitne mjere da se pomogne poljoprivrednicima. **“Stanje je alarmantno i tražit ćemo da se proglasi vanredno stanje. Stočari imaju hrane još za, otprilike, dva mjeseca”,** istakao je Mensur Mehmedović predsjednik Grupacije proizvođača mlijeka pri Udruženju za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla. Sa suše se brzo prešlo na sredstva. Isplata novčanih podrški proizvođačima mlijeka opet predstavlja problem. Kako je istakao predsjednik Grupacije Mehmedović, riječ je o neisplaćenim kantonalnim i federalnim podrškama za 2011. godinu. Jedan dio sredstava je, kao rezultat sastanaka i razgovora koje su poljoprivrednici tražili sa predstavnicima Vlade Tuzlanskog kantona,

nedavno i uplaćen ali poljoprivrednici i dalje izražavaju nezadovoljstvo: **“Glavni problem je napravila ministrica finansija koja nije usvojila naš spisak prioriteta, naš prijedlog farmi koje treba prioritarno rješavati i pokušati spasiti. Ne znamo kolika su sredstva uplaćena ali smatramo da se**



**ministrica finansija ne bi trebala miješati u sredstva koja pripadaju poljoprivrednom ministarstvu, ne razumije problematiku i ne bi trebala biti na toj funkciji”,** izjavio je predsjednik Grupacije Mehmedović. Kako je istaknuto, poljoprivrednici potražuju oko 3,5 miliona KM za 2011. godinu od

kantonalnog ministarstva a od federalnog potražuju dio novčanih podrški za decembar a imaju obećanje da će se učiniti napori da se uplate podrške zaključno sa majem 2012. godine. **“Sredstva više ništa ne znače, najveći problem je suša i vanredno stanje, poljoprivrednici propadaju”,** izjavio je Mensur Mehmedović predsjednik Grupacije proizvođača mlijeka pri Udruženju za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla. **“Kada je u pitanju isplata zaostalih novčanih podrški iz 2011. godine, važno je istaći da je 30. jula uplaćeno 715 hiljada KM. Dinamika isplate preostalih sredstava koja se potražuju, zavisić će od dinamike priliva sredstava u Ministarstvu finansija”,** izjavio je Samid Šarac pomoćnik ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Tuzlanskog kantona. Sjednica Odbora grupacije za mlijeko Tuzlanskog kantona u proširenom sastavu je nakon opširne rasprave, iznošenja iskustava sa terena, prijedloga, rezultirala zaključcima koji će nakon što budu usaglašeni, biti upućeni predstavnicima Vlade Tuzlanskog kantona.



## NOVA OPOMENA I NAJAVA BLOKADE

### POLJOPRIVREDNICI NISU ZADOVOLJNI KANTONALNIM PRAVILNIKOM

Odbor Grupacije proizvođača povrća u plastenicima na području Tuzlanskog kantona pri Udruženju za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla, održao je 3. sjednicu u proširenom sastavu. Sjednici su prisustvovali i članovi Odbora Grupacije za proizvodnju komposta i gljiva na području Tuzlanskog kantona, pri istom komorskom Udruženju. Problemi su isti, razgovaralo se o aktuелnoj problematici, prvenstveno o primjeni kantonalnog Pravilnika o ostvarivanju novčane podrške i njegovom uticaju na razvoj poljoprivredne proizvodnje. U obje grupacije pomenuti sporni Pravilnik nalaže registraciju osnovne ili pretežne djelatnosti. O čemu je riječ pojasnio je Suad Selimović sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla: **“Da apsurd bude veći, kod proizvodnje gljiva je nametnuto ograničenje do 50 tona u proizvodnji komposta, što znači da neko sa samo desetak tona proizvedenih gljiva treba da registruje osnovnu djelatnost. Smatramo da je to propust. Slabo je stimulirana ova proizvodnja a pravilnik nameće**

**dodatne obaveze. Proizvođači ulažu u edukaciju, pokušavaju da se zaposle, da riješe svoju egzistenciju, da smanje uvoz, posebno paprike i paradajza. Moramo učiniti sve što je potrebno da proizvođači**



**ne ostanu bez podrške koja je veoma značajna za razvoj proizvodnje”,** izjavio je Selimović. Inače, obje proizvodnje su na području Tuzlanskog kantona veoma male i relativno mlade, prisutna je u posljednjih desetak godina. **“Plastenička proizvodnja, koja inače potiče iz Gradačca, u velikim je problemima već nekoliko godina. Očekivali smo poboljšanje situacije a problemi su sve veći. Nema dovoljno pod-**

**sticaja, opterećenje predstavljaju i nove stavke u Pravilniku i sve vodi katastrofi. Puno je proizvođača koji su već registrovali dopunsku djelatnost tako da je ovo novo opterećenje koje samo dodatno otežava situaciju. Ne znam šta misle u Vladi ali mi koji se borimo da proizvodimo, da smanjimo uvoz smo u teškoj situaciji. Poseban problem su i vremenske prilike koje nam stvaraju dodatne probleme a ni to nije regulirano pravilnikom. Mi pozivamo da nam se pomogne, ujedno opominjemo da ćemo vrlo vjerovatno posegnuti za blokadama i protestima”,** rekao je Avdo Salkić predsjednik Odbora Grupacije proizvođača povrća u plastenicima na području Tuzlanskog kantona. Proizvođače gljiva predstavljao je Naser Jahić: **“Nismo zadovoljni stavkama Pravilnika. Također, predlažemo da se ne mijenja iznos novčane podrške za proizvodnju gljiva koji iznosi 45 KM po toni supstrata. Očekujemo i isplatu zaostalih podrški koja je prijeko potrebna poljoprivrednim proizvođačima”,** rekao je Jahić. Zaključci sa ovog skupa će, nakon što budu usaglašeni, biti upućeni resornom ministarstvu Vlade Tuzlanskog kantona.

## SJEDNICA ODBORA UDRUŽENJA ZA POLJOPRIVREDU I PREHRAMBENU INDUSTRIJU

### UPUĆENI ZAHTJEVI VLADI TK

Udruženje za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla održalo je sjednicu Odbora Udruženja kojoj su prisustvovali predsjednici grupacija proizvođača mlijeka, mesa, voća, povrća, gljiva, organskih proizvoda, pčelarstva, peradarstva i proizvođači sadnog materijala. Na sjednici se raspravljalo o aktuелnoj problematici u sektoru poljoprivrede Tuzlanskog kantona, Zaključeno je tada da se zahtijeva Ministarstava poljoprivrede i Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona da izvrše uplatu novčanih podrški poljoprivrednicima u

skladu sa zakonskim rješenjima koja su izdata poljoprivrednicima, zbog alarmantnog stanja nelikvidnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, da premijer Tuzlanskog kantona hitno zakaže sastanak sa predstavnicima Udruženja a u vezi sa aktuелnom problematikom u poljoprivredi izraženo je nezadovoljstvo dosadašnjim poduzetim mjerama u nadležnim ministarstvima i ukoliko se ne poduzmu određene mjere i aktivnosti poljoprivrednici su prinudeni da svoja prava ostvaruju putem nadležnih organa, odnosno javnih protesta.



## JOŠ JEDNA SJEDNICA ODBORA GRUPACIJE ZA MLIJEKO

### DOPIS KANTONALNOM MINISTRU

#### Prijedlog mjera za ublažavanje štete u proizvodnji stočne hrane izazvane dugotrajnom sušom

Članovi Odbora Grupacije za mlijeko TK-a pri Udruženju za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonane privredne komore Tuzal, uputili su dopis Ministarstvu, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Resornog ministra Ajanovića su informisali o još jednoj u nizu sjednica Odbora Grupacije održanih u kratkom periodu. Obavijestitli su ministra da je orazmatrana je problematika proizvodnje dovoljnih količina kabaste stočne hrane za ishranu

postojećeg stočnog fonda, jer dugotrajna suša nanjela je značajne štete usjevima, a naročito kukuruzu koji u proizvodnji mlijeka predstavlja osnovnu hranidbenu komponentu goveda. Dugotrajna suša je značajno umanjila prinose, te narušila kvalitet krmiva, zbog čega vlasnici muznih grla, priplodnih junica i toвне junadi moraju posegnuti za većim nabavkama stočne hrane. Cijene stočne hrane se povećavaju svakodnevno, upravo iz ra-





zloga što je dugotrajna suša pogodila širi region. U cilju prevazilaženja problema nedostatka sočne hrane, predstavnici Grupacije za mlijeko TK-a smatraju da bi stavke u Programu utroška novčanih sredstava za 2012. kao što je -Proizvodnja kukuruza i sl. stavke, koje zbog suše neće biti realizirane – trebalo da se alociraju

na novčane podrške za muzna grla, priplodne junice i utovljenu junad. Članovi Odbora Grupacije za mlijeko TK-a jednoglasno su usvojili sljedeći zaključak i dostavljan je ministru kao prijedlog rješenja za ublažavanje štete u proizvodnji stočne hrane izazvane dugotrajnom sušom: U prijedlogu su novačnice podrške:

novčana podrška za muzno grlo 1000,00 KM/grlu, novčana podrška za priplodne junice:700,00 KM/grlu i novčana podrška za tovnost june:500,00 KM/grlu. Istaknuto je kako se očekuje ministrovu razumijevanje teške situacije nastale dugotrajnom sušom.

## VLADA REAGOVALA NA ZAHTJEVE POLJOPRIVREDNIKA

### KRENULA ISPLATA ZAOSTALIH PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI

Kantonalna vlada uplatila je poljoprivrednicima oko dvadeset posto sredstava duga za podsticaje iz prošle godine. Resorni kantonalni ministar kaže da će određena dinamika isplate postojati, jer se dugovanja moraju izmiriti. Premijer, ministrica finansija, resorni ministar, ali i cijela Vlada ulažu maksimalne napore da se obezbijede sredstva, kako bi se pomoglo poljoprivrednicima da prebrode ovaj težak period. Poljoprivrednici u TK ali i cijeloj BiH dugo nisu bili u teškoj situaciji. I onako teško stanje u poljoprivrednom sektoru dodatno je zakomplikovala suša koja iz dana u dan uzima svoj danak. Vlada TK počela je isplaćivati zaostale podsticaje iz 2011. Resorni kantonalni ministar kaže da Vlada ulaže napore da se što prije izmire zaostale obaveze prema poljoprivrednicima. „Mi smo uplatili oko dvadeset posto sredstava iz 2011. godine i određena dinamika će postojati ,ona se mora stići, jer nove obaveze stižu. Ja

**znam da premijer, ministrica finansija i cijela Vlada daju maksimalne napore da da se obezbijede sredstva. Ide teško,**



**ali ima naznaka kako to da se uradi i vjerujem da će se to završiti kako bi se pomoglo poljoprivrednicima da prežive ovaj težak period“**, kaže Edin Ajanović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodo-

privrede TK. Iako bi Program podsticaja, kako kaže ministar, trebao biti isključivo podsticajni, zbog situacije u kojoj se našla poljoprivreda, ove godine ima i socijalnu dimenziju. „Podstičemo zasade koji imaju kvadraturu, starost, a nemaju rod. Zbog nepogode to će biti ove godine možda i iduće, jer ti voćnjaci neće imati rod i to je način da pomognemo poljoprivrednicima da opstanu do boljih vremena“ istakao je ministar Ajanović. Uz ovo povećana su i sredstva za kapitalna izdvajanja. Cilj je da se pomogne nabavka protugradne zaštite. Ministarstvo će subvencionirati trideset posto investicije kod nabavke protugradnih mreža, a dvadesetpet posto kod drugih kapitalnih ulaganja. Ministar ističe, da je situacija sa sušom alarmantna. Poljoprivrednici u TK iz dana u dan bilježe nove gubitke. Ukoliko ovakvo stanje potraje, ministar kaže da se razmatra mogućnost da se u TK proglasi stanje elementarne nepogode.

## SJEDNICA ODBORA SEKCIJE ZA PRIJEVOZ TERETA

### POJAČATI KONTROLU VOZILA ZA VLASTITE POTREBE

Sekcija za prijevoz tereta u teretnom saobraćaju na području Tuzlanskog kantona, koja djeluje u okviru Udruženja za promet i komunikacije Kantonalne privredne komore Tuzla održala je III sjednicu Odbora. Tema, rekli bismo dugogodišnja, rad na crno u teretnom saobraćaju, problem za koji se još uvijek ne nazire rješenje. Članovi Sekcije su na sastanak odbora pozvali predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kako bi se razmijenile informacije sa terena i zajednički pokušalo našim načinima da se suzbiju nepravilnosti u prijevozu tereta. Neophodna je opsežnija kontrola vozila koja su registrovana kao vozila za vlastite potrebe. Smatraju članovi Sekcije da je u tom segmentu najviše nepravilnosti, da je u ovoj godini naglo porastao broj vozila za vlastite potrebe što u najvećoj mjeri ugrožava poslovanje. Po slobodnim procjenama, za oko 40% je umanjen obim posla za prijevoznike u teretnom saobraćaju, samo u oblasti prijevoza uglja. Članovi Odbora Sekcije raspoložu određenim informacijama koje

su predložili predstavnicima inspekcija i policije. Informacije sa terena ukazuju na



teške nepravilnosti i nezakonite radnje. Vlada se informacijama kako se u jeku sezone, u segmentu iskop – prijevoz – podaja, sa Dubrava dnevno otuđi oko 500 tona uglja, sa područja lukavačke općine oko 150 tona uglja, sve uz pomoć specijaliziranih mašina, bagera, mehanizacije kao u rudnicima, da je sve dio uvezanog sistema i da se tome konačno mora stati na kraj, ističu članovi Sekcije za prijevoz

tereta u teretnom saobraćaju. Zahtijevaju od nadležnih da se pojača kontrola vozila za vlastite potrebe. Neophodno je uraditi provjere da li se obavljaju aktivnosti u skladu sa registrovanim djelatnostima. Zaključeno je na ovom skupu da se u ime Sekcije za prijevoz tereta u teretnom saobraćaju na području Tuzlanskog kantona, uputi dopis resornim kantonalnim i federalnim ministarstvima, kantonalnim i federalnim inspekcijama, rudnicima uglja na području Tuzlanskog kantona u kojem se traži da se ukinu nelegalni rudnici (kopovi), da se spriječi krađa uglja sa traka. Zahtijeva se od prijevoznika da bez problema pristaju na kontrole osovinskih opterećenja i tahografa ukoliko to zahtijevaju nadležni organi, a od kantonalne i federalne inspekcijske traži se kooperativnost i saradnja u otkrivanju i suzbijanju nelegalnog rada i rada na crno. Traži se aktivnije djelovanje i inspektora i policije na terenu. Inspektori i policija su stava da se vrše kontrole, izdaju prekršajne prijave, prekršioći kažnjavaju. Rad na crno sve više uzima maha. Do kada?

D.K.



Udruženje za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam...

## TRGOVINA BEZ PODRŠKE VLASTI

**Održana redovna sjednica Odbora - Neophodna podrška vlasti – Odvojiti i javnosti prezentirati prekršioce zakona – Nije sva trgovian poligon za sivo tržište – Napad na trgovinu zarad ličnih interesa**

Udruženje za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam Kantonalne privredne komore Tuzla održalo je redovnu sjednicu Odbora Udruženja. Članovi Odbora su razmatrali aktuelnu problematiku iz oblasti trgovine kao i najavljeno novo poskupljenje osnovnih životnih namirnica. Raspravljalo se o izjavama predstavnika aktuelne federalne vlasti vezano za cjelokupno stanje bh društva, sa akcentom na tešku situaciju u privredi, potezima i izjavama vezanim za oblast trgovine. Nakon raspava doneseni su zaključci koji će biti usaglašeni i u vidu saopćenja za javnost, putem medija prezentirani žiteljima Tuzlanskog kantona. **“Trgovina je veoma značajna privredna grana u većini zemalja. Ipak u našim prilikama slovi kao jedina privredna grana u koju država nije ulagala i ne ulaže. Pored činjenica da trgovina nosi najveći teret finansiranja, odnosno, najvećim dijelom učestvuje u punjenju budžeta na svim nivoima, podstrek vladajućim strukturam da ulažu u ovu privrednu granu trebala bi biti i činjenica da je najveći broj zaposlenih građana upravo u trgovini. Umjesto podrške, trgovina je veoma često izložena neopravdanim, često površnim i neutemeljenim kritikama. Veže se za visok procenat sivog tržišta što se trgovini i ne pobija, ali se mora istaći da je na koncu to ipak “zasluga” ili krivnja, kako koji termin ko želi upotrijebiti, upravo vlasti. Naime, štiteći i podstičući one koji pune džepove sebi i svojim vlastodržcima, one koji su veoma često u prekršaju, one koji su široj javnosti poznati kao prekršioци zakona i za koje postoje brojne prijave i dokazi, pravi plodno tlo za nepravilnosti u oblasti trgovine. Mi koji u trgovini poslujemo po propisanim zakonima, želimo da se ogradimo od negativnosti, želimo da nas i vlast odvoji od prekršitelja zakona i da konačno primjeni sve zakonske mjere kako bi spriječila dalje nepravilnosti u trgovini. Smatramo da zaslužujemo da nas javnost doživljava kao privrednu granu, koja je najveći nosilac ogromnog tereta državnih nameta i zapošljavanja radnika i da oni koji su “korov u našem žitu” budu prezentovani javnosti kao takvi. Također, ističem da trgovini pripadaju sve zasluge i pohvale što je naše tržište dobro snabdjeveno, imamo kvalitetnu i raznovrsnu ponudu, na zadovoljstvo naših kupaca. Opet moram istaći nezauzimanje države za trgovinu i kupce, i reći da nam ne ide na ruku to što se, radi ubiranja poreza i visokim**

**nametima zbog vlastitih prohtjeva, dižu cijene proizvoda i ne našom krivicom, dakle, ne krivicom trgovine i trgovaca, građani dolaze u još težu situaciju, još više se utiče na ionako optereće džepove naših kupaca, posebno kada je riječ o os-**



**novnim životnim namirnicama. Svjedocimo smo posljednjih dana kako pojedini predstavnici naše vlasti, zarad vlastitih interesa, pokušavaju prebaciti odgovornost na trgovinu. Znamo mi da se služe našim parama za vlastite promocije ali isto tako da primjenju pozatu devizu kako je napad najbolja odbrana. I sa ovog**



**skupa upućujem apel aktulenoj vlasti, tačnije, pojedinim ministrima koje ne želim pominjati mada se zna koji ministar se bavi glumom, da svoju odgovornost i nesposobnost ne prebacuje na druge koji se trude da u ovim teškim vremenima rade što bolje, što poštenije i na opće dobro. Trgovina funkcionise na veoma niskim-malim maržama koje čak ne mogu da pokriju niti osnovne troškove, mnoge firme su zbog niskih marži u gubicima, kreditno zaduženi. Mnoge firme se bore za opstanak na tržištu, da zadrže uposlene radnike, dok država sa svoje strane svojim pasivnim odnosom doprinosi svakodnevno novim otpuštanjima radnika i smanjenu potrošnje, što direktno utiče**

**na smanjenje prometa koji za posljedice ima sve veći broj zatvorenih firmi, kao i samostalnih trgovinskih radnji. Ipak, nalazimo prostora da budemo društveno odgovorni, trudimo se da pomognemo zajednici u kojoj radimo i živimo, damo svoj maksimalni doprinos razvoju sredine u kojoj živimo, pomazemo one kategorije stanovništva kojima je pomoć najpotrebnija”,** izjavio je nakon sastanka Kasim Selimović, predsjednik Odbora Udruženja za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam Kantonalne privredne komore Tuzla.

Bila je ovo ujedno prilika i da se razgovara o sajamskim aktivnostima do kraja ove godine na kojima bi mogle učestvovati firme članice Udruženja za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam Kantonalne privredne komore Tuzla. Izraženo je interesovanje za nastupe na značajnim sajamskim manifestacijama u Bosni i Hercegovini. Riječ je, prema datumu održavanja sajmov, o sajmu u Gradačcu - 39. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije koji se održava od 29.8. do 1. septembra. Nakon toga, “privredna ekspedicija” koju organizuje Kantonalna privredne komore Tuzla u zajedničku sajamsku izložebnu postavku, seli u Bihać. U gradu na Uni održava se veoma značajan, jubilarni 10. međunarodni ekološki sajam “EKOBIS 2012” koji će biti održan od 6. do 9. septembra, u organizaciji Privredne komore Unsko-sanskog kantona i Vansjokotrgovinske komore BiH. Ove godine, sajam će biti tematski posvećen energetske efikasnosti. U septembru je i sajam u Bijeljini. Akcionarsko društvo “Grad” Bijeljina će u Bijeljini organizovati XI međunarodni poljoprivredni sajam “INTERAGRO 2012”. Sajam će se održati od 19. do 22.septembra 2012. godine. Iz Bijeljine bi zajednička postavka trebala biti postavljena i u Zenici. Generalni BH sajam, 19. po redu “Zeps 2012” biće održan od 2. do 6. oktobra. Kantonalna privredna komora Tuzla će pokušati realizovati zajednički nastup firmi članica Komore na još dvije značajne sajamske manifestacije u ovo jgodini. Riječ je o Međunarodnom 16. sajmu malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i firmi u osnivanju “DOBOJEXPO 2012” (prošle godine organizovan u oktobru), te na 11. međunarodnom sajmu privrede/gospodarstva “Brčko 2012” kojie će biti u Brčkom održan od 16. do 20. novembra, a u organizaciji Privredne komore Brčko Distrikta.

D.K.





Predstavljamo nove članice...

## “SPARKASSE BANK” SARAJEVO - FILIJALA TUZLA

“Sparkasse bank” Sarajevo - filijala Tuzla, od avgusta je članica Kantonalne privredne komore Tuzla. Po ustaljenoj praksi nove članice Komore, dobiju zasluženi prostor u prvom narednom Komorskom informatoru. Ovaj broj donosi nekoliko značajnih podataka o novoj članici. Naime, “Sparkasse Bank” je prisutna na tržištu BiH 13 godina sa sjedištem u Sarajevu, a od 2007. je članica austrijske grupacije Steiermärkische Sparkasse. Gotovo stopostotni vlasnik Steiermärkische Sparkasse je najveća regionalna banka na jugu Austrije i kao članica Erste Bank i Sparkassen grupe, dio je najjače grupe banaka fokusiranih na poslovanje sa stanovništvom, malim i srednjim preduzećima u Evropi. Sparkasse tim od 430 uposlenika, opslužuje gotovo 180.000 klijenata putem poslovne mreže od skoro 50 poslovnica širom BiH. Banka nudi sve vrste konvencionalnih i modernih bankarskih usluga uključujući finansijske usluge S-Leasinga, te usluge posredovanja u kupovini i prodaji nekretnina putem sestrinske agencije S-Real, te posredovanja u poslovima osiguranja putem kompanije S-Premium.

Matična kuća Steiermärkische Sparkasse je tokom tradicije poslovanja od gotovo 200 godina izgradila prepoznatljivu „marku Sparkasse“ sa crvenim znakom koji predstavlja: sigurnost, povjerenje i tradiciju, što je čini pouzdanim partnerom za uposlenike i klijente, solidan, na krize otporan poslovni model snažne i uspješne grupacije i ekonomski uspješan koncept koji prati principe društvene odgovornosti. Krajnji cilj Sparkasse Bank je razvijati se prema



### SUPER KREDITNE KARTICE - do 5.000 KM bez jemaca!

Novac pri ruci gdje god krenete – kreditne kartice Visa Classic, MasterCard Plus i Diners, omogućuju vam da:

- robu i usluge kupujete i koristite danas, a troškove otplaćujete u budućnosti,
- obavljate sigurne i jednostavne kupovine,
- birate datum otplate mjesečnih obaveza prema vašim mogućnostima.

Uživajte u kupovini uz brze i povoljne kredite iz naše akcijske ponude:

### SUPER GOTOVINSKI KREDIT NA BANKOMATU

do 4.000 KM bez jemaca i bez kamate

Ovaj jedinstveni proizvod na našem tržištu omogućava vam da:

- podižete manje iznose kredita iz odobrenog limita kada vi to želite,
- birate na koliko rata želite kredit (3, 6, 9 ili 12),
- koristite mogućnost odgode plaćanja do 50 dana.

Za više informacija o gotovinskom kreditu na bankomatu posjetite najbližu poslovnicu ili pozovite Info centar:

033 280 300 ili

posjetite web stranicu:

[www.sparkasse.ba](http://www.sparkasse.ba)



internacionalnim standardima grupe u modernu banku koja zadržava tradicionalne vrijednosti društvene odgovornosti Sparkasse, i pozicionirati se među vodeće banke u BiH.

Sparkasse Bank je u proteklom periodu zasigurno bila jedna od najdinamičnijih i najbrže rastućih snaga na bankarskom tržištu, čemu svjedoče stope rasta u svim segmentima poslovanja koje su daleko iznad tržišnih trendova. Banka je u 2011. godini, sa rastom ukupnih kredita od preko 20 posto i novim plasmanima privredi i stanovništvu od preko 300 miliona KM, zadržala poziciju jedne od kreditno najaktivnijih banaka u zemlji, i time pouzdanog partnera privrede i stanovništva BiH. Štednja u Sparkasse Bank iz godine u godinu raste sa stopama i do 30 posto, a ovakvom povjerenju štediša je sigurno doprinijelo to što je Sparkasse Bank prva i jedina na tržištu ponudila štednju pokrivenu garancijom matične kuće, Steiermärkische Sparkasse. Austrijska vlasnica je ovim garantnim dokumentom potvrdila strateško opredjeljenje da dugoročno ulaže i razvija poslovanje u BiH.

Za više informacija o gotovinskom kreditu na bankomatu posjetite najbližu poslovnicu ili pozovite Info centar: 033 280 300 ili posjetite web stranicu: [www.sparkasse.ba](http://www.sparkasse.ba)



Novi poslovni uspjesi firme "Izazov"...

## KVALITET PREPOZNAT VAN GRANICA BIH

**U pripremi novi proizvodni objekat –  
Otvaranje novih radnih mjesta  
- Instalirani najsavremeniji uređaji  
– Nastupi na značajnim sajamskim  
manifestacijama**



U skladu sa očekivanjima, pa čak i više od očekivanog pokazao se pravilnim i uspješnim poslovni potez otvaranja prodajnog objekta "Izazov" u tuzlanskom naselju Miladije. Pokazalo se da je to mjesto predodređeno za salon namještaja, veliki, kvalitetni, moderno uređeni. Ujedno, u ovim teškim vremenima, otvorilo je prostor za nova radna mjesta, zapošljavanje koje u posljednje vrijeme karakterišu negativni tokovi u cijeloj Bosni i Hercegovini. Prkosi tome menadžment firme "Izazov" doo Kalesija članice Kantonalne privredne komore Tuzla. Upravo onako kako je i očekivano, kako je i izjavio prvi čovjek ovog značajnog privrednog subjekta Esad Jakubović, bila je to naznaka nekog novog perioda, ljepših dana, novih poslovnih uspjeha, jednog novog, modernog pogleda i pristupa drvnoj industriji, proizvodnji namještaja.

**"Otvorio je taj objekat 12 novih radnih mjesta. Generalno, mi se trudimo biti uz naše ljude, težimo jednom umjerenom razvoju i pokušavamo u teškim vremenima biti mjesto gdje rade zadovoljni ljudi. Kako se dobro dobrim vraća, mi se uspješno borimo i sa svim nedaćama koje donosi kriza. Idemo u novu investiciju, otvaramo novi proizvodni objekat. Riječ je o objektu površine oko 4000 kvadratnih metara za koji smo već potpisali Ugovor i dali avans za kupovinu najsavremenijeg CNC obradnog centra za proizvodnju namještaja čija će vrijednost, kada bude instaliran u našem novom objektu, biti oko pola miliona maraka. Zaokružiti će to ulaganja za ovu i prošlu godinu na oko 5 miliona maraka, ne računajući ulaganja u novi objekat u Miladijama. Ovaj novi proizvodni objekat će otvoriti, što nas posebno raduje, mjesto za prijem novih najmanje 20 radnika",** izjavio je Esad Jakubović vlasnik firme "Izazov" doo Kalesija.

Počele su aktivnosti na prijemu radnika, obavljani su preliminarni razgovori sa kadrom koji je eudkovan za rad na CNC uređajima. Srednjoškolski centar u Kalesiji u posljednjih nekoliko godina školje CNC tehničare i već je nekoliko završenih tehničara našlo posao u firmi "Izazov".



Značajano je pomenuti i segment sajamskih aktivnosti koje je menadžment "Izazova" označio kao veoma važan i ne odustaje od izlaganja na prestižnim sajamskim manifestacijama i pored teške situacije u kojoj se nalazi drvna industrija Bosne i Hercegovine. **"U oktobru ćemo biti sudionici sajma u Zagrebu "Interio". Nakon toga ćemo biti učesnici na jednoj od najznačajnijih sajamskih manifestacija iz ove oblasti a to je sajam u Kelnu. Mi puno polažemo na sajamske aktivnosti, svojevremeno smo bili redovni učesnici svih zajedničkih sajamskih postavki koje je organizovala Kantonalna privredna komora Tuzla, i mislimo da je to ispravan put, da sajmovi i kvalitetan nastup, mogu donijeti puno dobrog. Ovo govorim temeljem činjenice da smo mi, direktno ili indirektno, zahvaljujući našim sajamskim aktivnostima otvorili tržišta van Bosne i Hercegovine. Počeli smo sa**

**izvozom u Crnu Goru i Holandiju, od ranije izvozimo za Hrvatsku. U jedanaestom mjesecu se spremamo na sajam u Briselu na kojem bi trebali, sve je već dogovoreno, izložiti trideset naših modela, prototipova namještaja koji će zauzeti centralno mjesto na sajamskoj postavci i ponudi proizvodno trgovačkog preduzeća, jedne partnerske firme koja posluje u Hrvatskoj i Holandiji. U planu je i formiranje jednog zajedničkog preduzeća u Kalesiji, mješovitog preduzeća sa holandskim i bosanskim kapitalom a koje bi se bavilo proizvodnjom stolica visoke kvalitete. Sve su to rezultati sajma, mi znamo da ulažemo i predstavljamo se u svijetu kako bi nam to dugoročne donijelo određene rezultate i poslove i evo, mi smo dokaz da je isplativo nastupati na sajmovima. Naravno, mi ih biramo ciljano, znamo gdje treba otići i s kim razgovarati ali jave se i sami oni koji prepoznaju vaš kvalitet, ponudu, moderan pristup",** istakao je Jakubović dodavši kako su mu nastupi na sajmovima u Hrvatskoj donijeli i slatke brige, više kupaca nego što je trenutno moguće proizvesti namještaja. I to će biti riješeno, otvaranjem novog proizvodnog pogona.

**"Moj cilj je da bar 30 do 40% povećamo proizvodnju novim proizvodnim objektom i da više nemamo slatke brige da možemo više prodati nego proizvesti. Za potrebe sajamske prezentacije "Izazova" angažovani su brojni stručnjaci i to je prepoznato. Naš kvalitet je prepoznat i to nas raduje",** istakao je Esad Jakubović. Ne čudi ovaj podatak kada se zna da je u firmi "Izazov" instalirana najsavremenija oprema. Riječ je o posljednjim tehničkim dostignućima u ovoj industriji koji su zastupljeni u najvećim i najkvalitetnijim firmama u svijetu. Već je instalirano 5-6 CNC strojeva, visoka je tehnologija, radi se na organizaciji i edukaciji radnika. Konstantan razvoj, konstantno otvaranje radnih mjesta, briga o ljudima, sve bez razumijevanja i pomoći nadležnih, bez pomoći bez olakšica bez podsticaja, vlastitim sredstvima, naporima, idejama...

D.K.



[www.izazov.ba](http://www.izazov.ba)



## MEĐUKOMORSKO VIJEĆE BiH VEĆ DJELUJE

Nedavno formirano Međukomorsko vijeće BiH već poduzima određene aktivnosti da bi ojačalo cjelokupan bh. komorski sistem i stavilo ga u funkciju servisa privredi BiH. Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Bruno Bojić, na čiju inicijativu je održana i konstituirajuća sjednica tog vijeća, rekao je Feni da je od visokog predstavnika u BiH i prvog zamjenika visokog predstavnika, Val-



entina Inzka i Rodericka Moorea, zatražio omogućavanje prijelaznog perioda primjene propisa Evropske unije na plasman bh. proizvoda na tržište Republike Hrvatske do trenutka njenog punopravnog članstva u EU, odnosno do 30. juna 2013. godine. "Međukomorsko vijeće izradit će Vodič za gospodarstvenike o promjenama u vanjskoj trgovini nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju i on će biti dat na saglasnost, već se organiziraju seminari radi upoznavanja i učešća poslovnog sektora u kreiranju i usvajanju zakona i politika u oblasti gospodarstva i tu smo krenuli s Brčko Distriktom BiH, upostavljena je direktna suradnja s Agencijom za sigurnost hrane, Uredom za veterinarstvo, Uredom za zaštitu bilja i drugim relevantnim organima, a uputio sam i entitetskim ministarstvima poljoprivrede dopis da dostave popis robe koje žele izvoziti", rekao je Bojić. U izjavi Feni, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH je istaknuo da će djelovanje Vijeća biti usmjereno na zabranu uvoza robe iz Evropske unije u BiH od onih koji nemaju evropski izvojni broj, kao i zabranu sezonskog uvoza robe koje imamo u dovoljnim količinama. Bojić je, također, naglasio da je potrebno započeti pregovore s Hrvatskom i Evropskom unijom o povećanju kvota izvoza nekih proizvoda biljnog i životinjskog porijekla te poduzeti još neke radnje radi zaštite domaće proizvodnje da neki ne bi imali mačehinski odnos prema BiH, već je posmatrali kao partnera. O tome i sličnoj tematici, kako je rekao, više će biti riječi na narednoj sjednici Međukomorskog vijeća BiH u septembru.

## NOVE PROIZVODNE POBJEDE KREKINI KOMORATA

Nepovoljni vremenski uvjeti u vidu visokih temperatura nisu bili prepreka da rudari Rudnika "Kreka" u julu ostvare proizvodnju od 241.920 tona.

## Vijesti iz privrede...

Sto posto ostvarenje proizvodnje u proteklom mjesecu nova je pobjeda Krekinih komorata koji teže ka ostvarenju sve većeg godišnjeg proizvodnog plana koji ove godine iznosi 2.645.000 tona iskopanog uglja. Tim rezultatima svakako je doprinijela i



modernizacija rudarske mehanizacije u ovoj godini. To se najprije odnosi na generalne remonte rotornih bagera S.H-630 i SRs-402 namijenjenih za potrebe Rudnika "Šikulje" i "Dubrave", te nabavku kombajna za izradu jamskih prostorija u Rudniku "Mramor". Sa rudarskim pozdravom "Sretno", Sindikat Rudnika "Kreka" zajedno sa menadžmentom rudnika uputio je iskrene čestitke svim zaposlenicima na ovim izvanrednim proizvodnim rezultatima, saopćeno je iz Rudnika "Kreka".

## IZGRADNJA BLOKA 7 U TE TUZLA: TRAŽI SE STRATEŠKI PARTNER ZA NAJVEĆU POSILIJERATNU INVESTICIJU

Javni poziv za pretkvalifikaciju za izbor projektnog partnera za zajedničko ulaganje u projekat izgradnje bloka 7 - 450 MW u termoelektrani Tuzla je napokon objavljen na internetskim stranicama Službenog glasnika BiH, prenijela je eKapija. Ovim Elektroprivreda BiH, kako je nedavno i najavio njen direktor Elevedin Grabovica, kreće u najveću poslijeratnu investiciju u BiH. Kako je već ranije najavljivano iz Elektroprivrede,



među principima za izbor projektnog partnera naznačeno je da prirodni resursi ostaju u vlasništvu Federacije BiH i ne mogu biti predmet privatizacije putem zajedničkog ulaganja. Navedeno je također da će sa odabranim partnerom biti formirano privredno društvo koje će voditi pripremu, izgradnju i eksploataciju objekta i biti vlasnik nad objektom, što će odgovarati udjelima partnera, s tim da Elektroprivreda BiH ne može imati manjinski

dio tokom trajanja Ugovora o partnerstvu. EPBiH će dogovoriti Ugovor o partnerstvu na principu koji će osigurati partnerima da sudjeluju u upravljanju privrednim društvom kroz predstavnike u Upravi i Nadzornom odboru. Primjena konsenzusa je preferirani metod za donošenje ključnih odluka, navodi se u javnom pozivu. "Vlada FBiH će razmotriti osiguranje garancija za financiranje projekta. Potrebne garancije će biti razmatrane nakon definisanja finansijskog strukturiranja projekta. Partneri će se dogovoriti oko raspodjele prava na snagu i energiju proizvedenu iz TE Tuzla blok 7. Zajedničko vlasništvo nad osnovanim privrednim društvom se ograničava na određeni vremenski period, nakon čega se očekuje da JP EPBiH preuzme 100% vlasništva. Izlaz iz partnerstva će biti dogovoren i činiti će dio Ugovora o partnerstvu", ističu iz Elektroprivrede BiH. Vlada FBiH podržat će sklopljenje dugoročnih ugovora o snabdijevanju putem kojih će biti garantovana sirovinaska osnova za dugoročno funkcioniranje Bloka 7. Elektroprivreda BiH u ovom investicijskom projektu vrijednosti 1,5 milijardi KM sudjeluje u osnovnom kapitalu do 25 posto. Početak izgradnje Bloka 7 planiran je 2014., a početak proizvodnje 2018. godine. Rok za dostavu prijava zainteresiranih investitora je 14.9.2012. godine.

D.K.

## Izdavanje ATA karneta

### TREĆI OBRAČUNSKI PERIOD

Nastavlja se izdavanje ATA karneta u Uredu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Tuzli pri Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla. Podizanje dokumenata vrši se na mjestu gdje je zahtjev i podnesen. "Kada su u pitanju izdati ATA karneti i dodatni listovi u periodu od 1. juna do 31. jula, pristigla su 52 zahtjeva od čega je bilo 28 zahtjeva za izdavanje ATA karneta i 24 zahtjeva za izdavanje dodatnih litova za ATA karnet. Od 28 zahtjeva za izdavanje ATA karneta 18 zahtjeva su podnijela fizička lica iz sljedećih opština: Bijeljina, Šamac, Brčko Tuzla; Orašje, Gračanica, Lukavac, Maglaj, Živinice, Zvornik, Podorašje i Srebrenik, a 10 zahtjeva su podnijele firme iz Bijeljine, Banovića, Tuzle, Gačance, Orašja, Živinica i Gradačca. 22 fizička lica podnijela su zahtjev za izdavanje dodatnih listova, a ostala 2 zahtjeva stigla su iz privrednih društva", izjavila je Suada Rekić stručni saradnik u Uredu za pružanje informacija o ATA sistemu i izdavanje ATA karneta Vanjskotrgovinske komore u Tuzli. Sve dodatne informacije, kao i potrebne upute o ATA sistemu i obrasce, zainteresirani mogu pronaći na web stranici Vanjskotrgovinske komore BiH [www.komorabih.ba](http://www.komorabih.ba) ili direktno – na osnovu dole navedenih kontakt informacija kao i u Uredu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Tuzli pri Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla - Trg slobode bb – 75000 Tuzla - Tel/fax. +387/35/258-266 i Fax: +387/35/258-271, Email: [atatz@komorabih.ba](mailto:atatz@komorabih.ba) - kontakt osoba: Suada Rekić.



Uspješan kolektiv: "Imel" ddo Lukavac...

## OTVORENA VRATA REGIONA – IZVOZ U SRBIJU I HRVATSKU

### **Sklopljen Ugovor sa Ministarstvom Sigurnosti BiH o isporuci Kaspersky antivirusnog rješenja – Sklopljen ugovor o prodaji informacionog sistema "ImelBis ERP" i sa fabrikom pumpi i prečistača "Pobjeda" dd Tešanj**

Rijetki su danas kolektivi koji se mogu pohvaliti tako velikim poslovnim rezultatima, zadržanim socijalnim dimenzijama, osjećajem za društveno odgovorno. Takva je zasigurno firma, članica Kantonalne privredne komore Tuzla, "Imel" ddo Lukavac. Evo samo dvije informacije koje idu u prilog rečenom a govore o sklapanju dva veoma značajna poslovna ugovora. Krenimo redom, novim ugovorom sa Ministarstvom Sigurnosti BiH o isporuci Kaspersky antivirusnog rješenja, Imel d.o.o. Lukavac je dokazao da je vodeća kuća po pitanju implementacije i isporuke iz oblasti bezbjednosti informacionih sistema. Napomene radi, ove godine "Imel" d.o.o. lider u distribuciji legalnih softverskih rješenja, potpisao je ugovore za isporuke licenciranih softverskih rješenja sa više od dvije stotine pravnih subjekata, vodećih kompanija iz regiona i vladinim sektorom. Kao dokaz da ima i onih kojima trenutna ekonomska kriza ne predstavlja prepreku u poslovnim aktivnostima je poznata lukavačka firma "Imel" doo koja je sklopila još jedan ugovor o prodaji informacionog sistema "ImelBis ERP" i to sa fabrikom pumpi i prečistača "Pobjeda" dd Tešanj.

Implementacija "ImelBis" softvera krenula je početkom avgusta a završetak prve faze planiran je za kraj tekuće godine. Ovim i sličnim implementacijama "Imel" d.o.o. je omogućio svojim partnerima

#### **SVE JE POČELO IZ DOMA KULTURE, 94. GODINE...**

"IMEL" d.o.o. Lukavac je osnovan 1994. godine., a svoj rad je započeo sa školom računara u prostorijama Doma Kulture Lukavac da bi se do danas razvio u firmu sa širokim spektrom proizvoda i usluga. Proizvodni i uslužni program se širio prema zahtjevima i potrebama tržišta. Danas se djelatnost preduzeća Imel d.o.o. može podijeliti u dvije divizije: BIS - proizvodnja kako tipskih tako i namjenskih softverskih rješenja za poslovne subjekte svih veličina na regionalnoj razini, reinženjering poslovnih procesa, informaciona podrška; poslovni konsalting i edukacija. BIT – promet, servis i montaža IT opreme; informaciono tehnički konsalting; računarske mreže; bezbjednost informacionih sistema; procesna primjena IT; ... Najvažnije odlike Imela se ogledaju u predanom pristupu poslu, kvalitetnoj usluzi, neprekidnom servisu, mogućnosti kvalitetne analize poslovanja koja je u sadašnjim tržišnim uslovima privređivanja veoma bitna za rukovodstvo preduzeća, u organizovanju, upravljanju poslovnim rezultatom i planiranju poslovne politike.

da uvođenjem kvalitetnog informacionog sistema u mnogome unaprijede svoje poslovanje. Mora se imati u vidu da informacione tehnologije imaju niz prednosti u cilju poboljšanja položaja preduzeća, koje se ogledaju u modernizaciji poslovnih aktivnosti uz povećanje produktivnosti rada, boljem finansijskom poslovanju preduzeća, racionalnom korišćenju kapaciteta, resursa i energije, kvalitetnoj distribuciji materijala, roba i usluga. "Imel" d.o.o. Lukavac je firma koja po mnogo čemu može služiti za primjer; kolektiv mladih stručnjaka, ukupno 25 zaposlenih visokostručnih i visokospecijalizovanih osoba, kolektiv u kojem se konstanto ulaže u edukaciju i usavršavanje zaposlenih. Jedan je od rijetkih kolektiva u kojem strukturu zaposlenih 40% čine žene, firma koja brine o svojim radnicima, društveno odgovorno preduzeće. Opređenje menadžmenta i zaposlenih da istraju u zacrtanom cilju ispunjenja zahtjeva svojih klijenata i dovelo ih je u poziciju da predstavljaju avangardu u bosanskohercegovačkim firmama koje se bave informacionim tehnologijama i informacionim sistemima. Kvalitetan proizvod, kvalitetna usluga, sve u zadatom roku i po povoljnim cijenama, otvorilo je firmi "Imel" d.o.o. Lukavac vrata tržišta u cijeloj Bosni i Hercegovini a od nedavno i u Srbiji i Hrvatskoj.

D.K.





Primjer uspješnog privrednog društva...

## VRHUNSKI PROIZVODI IZ "HERCEG" DOO SREBRENİK



*Zadovoljili zahtjevno tržište Belgije,  
Holandije, Austrije, Švicarske, Norveške,  
Luksemburga, Slovenije i daleke Australije*



O preduzeću "Herceg" d.o.o. Srebrenik smo pisali u Komorskom informatoru, pratili godišnjice, nove poslovne uspjehe. Iz ove porodične firme postepeno, ne napadno, nekako u skladu sa rastom i razvojem, stižu i nove informacije o novim proizvodnim, tržišnim, tehnološkim, iskoracima. Tako se danas u proizvodnim pogonima društva Herceg nalaze od najjednostavnijih do nasloženijih proizvoda iz programa pvc i al prozora i vrata, luftirajućih fasada (tipa staklo, alukobond, trespa i sl.), balkonske, stubišne i dvorišne ograde, sekciona vrata, građevinska limarija. "Ono što naši budući kupci trebaju da znaju jeste činjenica da naši proizvodi sa aspekta zdravlja i sigurnosti zadovoljavaju najviše svjetske standarde. Naši prozori i vrata su energetski efikasni proizvodi, izvanredne zvučne i toplotne izolacije, čuvaju okolinu i spadaju u kategoriju „zelenih“. Pored proizvodnje, za sve naše proizvode obavljamo veoma kvalitetnu montažu, servis i održavanje u garantnom i vangarantnom roku. Pred vlasnicima, menadžmentom i zaposlenicima su jasni ciljevi koji su usmjereni na održavanje visokog kvaliteta naših proizvoda, povoljne cijene, kratke rokove isporuke a sve u cilju zadovoljenja potreba i zahtjeva naših cijenjenih kupaca", kazao je Ramiz Karić direktor "Herceg" doo Srebrenik. Proizvodi iz ovog uspješnog privrednog subjekta sa područja Tuzlanskog kantona, našli su svoje kupce na tržištu u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Savremeno tržište, posebno ono u razvijenim zemljama zapada, zahtijeva visoke standarde koji su u firmi "Herceg" zadovoljeni

temeljem brojnih neophodnih certifikata, bez kojih bi vrata ino-tržišta bila zatvorena. "Posjedovanje prestižnih certifikata, konstantno sticanje novih znanja, uvođenje novih tehnologija, od velikog su značaja za strukturu plasmana naših proizvoda u kojoj je strano tržište zastupljeno više od 70%. Nije potrebno naglašavati koliko su samo zahtjevna tržišta Belgije, Holandije, Austrije, Švicarske, Norveške, Luksemburga, Slovenije i daleke Australije. Temeljem podataka da mi izvozimo u pomenute zemlje, da imamo pozitivne povratne informacije, da su naši kupci zadovoljni, da imamo kvalitetne ugovore, možemo reći da imamo kvalitetne i savremene proizvode koji zadovoljavaju visoke kriterije", ističe direktor Karić.

Zadovoljni su i radnici u firmi "Herceg" doo Srebrenik, što se da zaključiti od ulazne rampe, kroz kontakte sa svim zaposlenim u upravnoj zgradi u proizvodnim pogonima. Više od 250 zaposlenih su zajedno sa menadžmentom zadovoljni i što se u ovom privrednom društvu uspješno preživio prvi talas ekonomske krize i pored činjenice da podrške vlasti skoro da nije ni bilo: "Svakako smo na zemlji i ne gajimo lažne iluzije da nas je kriza mimoišla. Osjetili smo je u značajnoj mjeri ali nas više brine činjenica da će posljedice ekonomske krize u nadolazećem vremenu biti razornije za sve privredne subjekte u Bosni i Hercegovini a samim tim i

za društvo HERCEG. Svedoci smo hronične nebrige vlasti na bilo kojem nivou kada su u pitanju ekonomske teme. Pozitivnih primjera ima ali su oni toliko beznačajni da nisu vrijedni niti pomena. Mi smo se u ovom veoma teškom vremenu opredijelili da svim mjerama pokušamo sačuvati ljudski resurs koji je teškom mukom, velikim odricanjem i velikim materijalnim sredstvima mukotrpno stvaran. Nadu da će naši napori koje činimo u ovom pravcu u smislu pozitivnog trenda daje nam saznanje da evropsko tržište koji je najveći potošač naših proizvoda ima konstantnu potrebu za našim proizvodima", govori direktor Karić.

Neće su u firmi "Herceg" doo Srebrenik zaustaviti na do sada ostvarenom. Kuju se planovi za budućnost. Cilj je ulagati u usavršavanje zaposlenih, sačuvati ljudski resurs u punom kapacitetu, uvoditi nove proizvode, proširiti tržište, podizati tehničko-tehnološke mogućnosti društva, za Komorski informator je izjavio direktor Ramiz Karić, koji je nedavno odbio priznanje Najuspješnijeg menadžera općine Srebrenik za 2011. godinu, potpuno zasluženo, razumljivo i opravdano, kao prvi čovjek preduzeća koje može i treba poslužiti kao primjer uspješnosti u Bosni i Hercegovini.

D.K.



# HERCEG

PVC i Al prozori i vrata

[www.dooherceg.com](http://www.dooherceg.com)



TROCAL®

KÖMMERLING®

## Štedimo energiju, čuvajmo okolinu!





U očekivanju Ugovora o koncesiji...



## PUNJENJE KAPACITETA U HLADNJAČI "VOĆNI RASADNIK" SREBRENİK

**Sve spremno za sezonu jesen 2012 -  
Spremno dočekali vremenske neprilike  
– Počinje popunjavanje kapaciteta  
Hladnjače – Očekuje se potpisivanje  
Ugovora o koncesiji na 30 godina**

"Voćni rasadnik" u Srebreniku spremno dočekuje narednu sezonu jesen 2012. godine, kada je u pitanju osnovna djelatnost, proizvodnja sadnog materijala voća. Za sezonu koja počinje u oktobru pripremljeno je oko 500 hiljada komada drvenastih voćnih sadnica, uglavnom jabuke, kruške i šljive i nešto manje breskve, višnje, kajsije i drugog voća. Pripremljen dobar asortiment u kojem se nalaze i sadnice ukrasnog bilja, cvijeća, ruža a očekuju se i dobri rezultati uroda jabuke sa vlastite plantaže. Temeljem svega navedenog, gaji se nada da će interes kranjih kupaca biti nešto malo veći u odnosu na prošlu godinu, posebno ako se ima u vidu da su prisutne novčane podrške sa sadnju voća i plantažne zasade, u programu Ministarstva za poljoprivredu FBiH, što bi se trebalo pozitivno odraziti na djelatnost ovog uspješnog privrednog subjekta. Naravno da vremenske neprilike nisu zaobišle ni dobra "Voćnog rasadnika", ali su ih u menadžmentu spremno dočekali, pripremili se za sve prilike i neprilike i sveli probleme i štete na najmanju moguću mjeru.

**"Ova godina je veoma nepovoljna za poljoprivrednu proizvodnju sa aspekta vremenskih prilika. Mi na sreću na ovom području nismo imali značajnih vremenskih nepogoda. Bilježimo nekoliko manjih udara leda, nešto malo prijavljene štete kod pojedinih poljoprivrednih proizvođača koji su imali zasade voća, posebno šljive i to što se događalo na početku razvoja voćnih kul-**

**tura sada se manifestuje slabijim urodom, više od 80% proizvodnje će biti industrijska roba, neće biti kvalitet kakav se očekivao. Kada je u pitanju naša firma, mi smo imali sreću da nas nije zahvatio najveći udar, nije nas pogodio led. Sušu smo preduhitrili, pripremili se sistemom navodnjavanja "kap po kap" i s te strane nemamo nikakvih problema. Ni posljednje nevrjeme praćeno jakim vjetrom nije napravilo znatnije štete",** izjavio je Taib Joldić direktor firme "Voćni rasadnik" doo Srebrenik. Firma nije samo rasadnik poljoprivrednih kultura nego i savjeta, ideja, pomoći poljoprivrednim proizvođačima. **"Trudimo se pomoći proizvođačima da odaberu prave sorte, pravu stručnu pomoć, savjete i uputstva za pripremu zemljišta, sadnju, zaštitu i održavanje zasada"** ističe direktor Joldić.

Nezaobilazna tema je "Hladnjača", poslovni objekat koji je nedavno završen, projekat koji je finansiran sredstvima Voćnog rasadnika kombinacijom vlastitih i kreditnih sredstava. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK je u određenom iznosu podržalo ovaj projekat u dijelu opreme kroz regresiranje dijela kamata. Izgrađeni objekat ima višefunkcionalnu namjenu, hladnjača sa kapacitetom od oko 700 t, prostorom za preradu i pakovanje voća i voćnih preradevina, izložbeno-prodajnim prostorom i administrativnim dijelom. Hladnjača ima 5 komora, tunel za brzo zamrzavanje kapaciteta 6 t /24 sata, ULO komore i dr. **"Hladnjača je sprem-**

**na za svoju funkciju i očekujemo punjenje kapaciteta. Planiramo otkup određenih količina šljive i jabuke za industrijsku proizvodnju. Početkom oktobra ćemo početi sladištenje konzumne jabuke za zimnicu. Značajno je da mi imamo vlastitu plantažu jabuke koju, po procjenama, biće oko 80 tona jabuke iz vlastite proizvodnje koju ćemo ponuditi tržištu zajedno sa jabukom koju ćemo nabaviti za potrebe ovog tržišta. Prošle godine smo prodali oko 120 tona jabuke trgovinskim firmama sa ovog regiona. Već je počeo otkup i izvoz šljive koja polako ali sigurno počinje fazu popunjavanja komora Hladnjače"** kazao je direktor Joldić.

Kada su u pitanju koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u kompleksu "Voćnog rasadnika" ukupne površine od oko 38 hektara, aktivnosti su u završnoj fazi. Kantonalno resorno ministarstvo je pripremlilo Ugovor, kod pravobranioca je na ocjeni prijedlog tog ugovora i očekujemo da ćemo potpisati Ugovor ili krajem avgusta ili početkom septembra. **"Ugovorom o koncesiji ćemo riješiti pitanje korištenja zemljišta za narednih 30 godina. Veoma je to značajno sa aspekta ozbiljnijeg i kvalitetnijeg planiranja, ulaganja, razvojnih projekata, biće sve mnogo urednije"**, zadovoljan je svime učinjenim, završio razgovor za Komorski informator Taib Joldić direktor firme "Voćni rasadnik" doo Srebrenik.

D.K.





Vodňani Rašadník

Vodňani Rašadník  
**Dobro došli!**  
1977-2012.  
35. jubileum se Vámi.





Iz NLB Banke dd Tuzla...

## RACIONALIZACIJOM UKUPNIH TROŠKOVA DO POZITIVNIH POSLOVNIH REZULTATA

**Dobar poslovni rezultat - Stopa adekvatnosti kapitala iznosi 14,2% - Jačanje tržišne pozicije na području cijele FBiH - Dugoročno opredjeljenje Banke je stimulacija malog i srednjeg poduzetništva**



Polugodišnji rezultati poslovanja NLB Banke d.d., Tuzla pokazali su da su odluke o strateškom razvojnom planu da se pojača i jasno odredi prisutnost Banke na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine, te nastavak racionalizacije ukupnih troškova, bile ispravne. Naime, u prvoj polovini 2012. godine Banka je nastavila sa kontinuitetom pozitivnog poslovanja i ostvarila finansijski rezultat prije poreza u visini od 3 miliona KM. Direktor NLB Banke, Almir Šahinpašić je poslovni rezultat Banke, za agenciju Pristop BH pojasnio na slijedeći način: **“Dobar poslovni rezultat Banke je ostvarila bez povećanja kamatnih stopa uz racionalizaciju ukupnih troškova. Stopa adekvatnosti kapitala iznosi 14,2 posto, što je iznad planske i zakonske stope. Poboljšali smo i koeficijente ROA, ROE i CIR te povećali broj klijenata i na osnovu toga ostvarili dobit iznad planirane i iznad dobiti istog perioda prethodne godine. Zadovoljavajući rezultati postignuti su i u segmentu depozita stanovništva koji su u odnosu na plan veći za 15 miliona KM, kao i bruto plasmana koji su veći za 23,5 miliona KM u odnosu na planske veličine. Plasmani fizičkim licima povećani su za 6 miliona KM. Oročeni depoziti nebankarskom sektoru iznose 350 miliona KM i u odnosu na prošlu godinu povećani su za 3,2 miliona KM.”**

Politika Banke je jasno precizirana i usmjerena na jačanje tržišne pozicije na području cijele FBiH, a sa novim imenom Banka pokazuje ambicije da bude snažnije zastupljena na području Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog, Zeničko-dobojskog, Unsko-sanskog i ostalih kantona u FBiH. Iako poslovne aktivnosti Banke u ovoj godini obavlja isti broj zaposlenih kao i u prethodnoj, s ciljem efikasnijeg pružanja usluga klijentima, Banka kontinuirano obrazuje zaposlene putem internih i eksternih oblika edukacije. U 2011. godini otvorena je jedna agencija u Sarajevu i nastavlja se trend uređenja i adaptacije ostalih poslovnica na području FBiH i Brčko distrikta, a do kraja godine planirano je otvorenje još jedne poslovnice na području Sarajeva. Postojeća ATM mreža Banke od 60 bankomata planira se proširiti instaliranjem 10 novih bankomata u FBiH. U prvoj polovini 2012. godine Banka je nastavila kreditiranje pravnih subjekata i građana, što potvrđuju ostvareni rezultati u ovom segmentu poslovanja pri čemu bruto krediti, sa 30.6.2012.godine, iznose 731 milion maraka, što predstavlja rast od 3% u odnosu na plan. Dugoročno opredjeljenje Banke je stimulacija malog i srednjeg poduzetništva stoga se sa posebnom pažnjom prati ovaj segment klijenata. Tome u prilog govori i činjenica da

je Banka obezbjedila 10 miliona EUR od Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu, sredstva koja su usmjerena na kratkoročno i dugoročno kreditiranje malih i srednjih preduzeća i predstavlja potporu njihovom cjelokupnom poslovanju i prevazilaženju negativnih efekata krize. Poticaj za izvozno orijentisana preduzeća su obezbjeđena realizacijom projekta „Unapređenje dostupnosti finansijskih sredstava za mala i srednja preduzeća“ putem ugovora sa Svjetskom bankom koji je potpisan prošle godine. NLB Banka ostatak 2012. godine ipak posmatra kao period u kojem postoje šanse za razvoj biznisa uprkos činjenici da je ova godina najavljena kao godina recesije uz savjet da se pravni subjekti fokusiraju na sektore gdje BiH ima komparativne prednosti kao što su: logistika energetici, proizvodnja zdrave hrane i pića, radno intenzivne djelatnosti poput transporta, prerađivačke industrije i usluga.

NLB Banka jedna od vodećih banaka na prostoru Federacije BiH, univerzalnog je tipa i pruža kompletan servis finansijskih i konsalting usluga pravnim licima i građanima. Banka je stekla visok ugled i povjerenje kod poslovnih partnera i klijenata fizičkih lica, čiji broj kontinuirano raste, tako da je trenutno Banci povjerenje ukazalo oko 230.000 klijenata.

D.K.

NLB  Banka



Kretanja u privredi TK...


## INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Privreda Tuzlanskog kantona je u prvih pet mjeseci 2012.godine u odnosu na isti period 2011. ostvarila rast industrijske proizvodnje od 4%. Iako je zabilježen ukupan rast, većina najznačajnijih djelatnosti za Tuzlanski kanton su zabilježile pad proizvodnje. Prema glavnim industrijskim granama, pad je zabilježen u proizvodnji energije (-9.9%), kapitalni proizvodi (-18,2%), netrajni proizvodi za široku potrošnju (-8,2%) i intermedijarni proizvodi osim energije (-1,3%) dok je rast proizvodnje zabilježen jedino kod trajnih proizvoda za široku potrošnju (+99,5%). U osamnaest privrednih grana je došlo do pada proizvodnje u periodu januar - juni 2012.godine u odnosu na isti period prošle godine, dok je rast ostvaren u samo pet privrednih grana i to kod proizvodnje hemikalija, proizvoda od gume, baznih metala i namještaja i ostale prerađivačke industrije.




U prvih šest mjeseci 2012. godine iz Tuzlanskog kantona ukupno je izvezeno proizvoda u vrijednosti od 491.959.000 KM što je u odnosu na isti period prošle godine manje za 15,28%. U isto vrijeme je došlo i do pada uvoza od 12,09% te je uvezeno roba u vrijednosti od 621.568.000 KM. Pokrivenost uvoza izvozom je 79,15%, a u istom periodu prošle godine je bila 82,13%. Vanjskotrgovinski deficit je 129.610.000 KM. Rast izvoza je ostvaren kod izvoza industrijskih materijala, kapitalnih proizvoda i hrane i pića, dok je do pada došlo kod izvoza goriva i maziva, transportnih sredstava i njihovih dijelova i proizvoda za široku potrošnju.

Struktura izvoza






Struktura uvoza




Rast uvoza u odnosu na isti period prošle godine u Tuzlanski kanton je zabilježen kod uvoza proizvoda za široku potrošnju i industrijskih materijala dok je kod uvoza hrane i pića, goriva i maziva, kapitalnih sredstava i transportnih sredstava i dijelova došlo do pada uvoza. Najznačajniji vanjskotrgovinski partneri Tuzlanskog kantona su Njemačka, Slovenija, Italija, Hrvatska i Austrija. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u maju 2012.godine u Tuzlanskom kantonu je bilo zaposleno ukupno 81.129 osoba. Prerađivačka industrija i trgovina zapošljavaju najviše osoba. Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje, u junu 2012.godine je registrovano 96.052 nezaposlene osobe ili 0,4% više u odnosu na maj 2012. Prema stručnoj spremi, najviše je KV i NKV radnika, a slijede osobe sa srednjom stručnom spremom. U zavodu je registrovano 4.303 osoba sa visokom stručnom spremom od kojih 2.422 traži zaposlenje prvi put.

|     | ZAPOSLENOST |        | NEZAPOSLENOST |        |
|-----|-------------|--------|---------------|--------|
|     | 2011        | 2012   | 2011          | 2012   |
| I   | 82.892      | 81.061 | 92.788        | 96.057 |
| II  | 83.380      | 80.828 | 92.682        | 96.004 |
| III | 82.873      | 80.916 | 92.965        | 95.669 |
| IV  | 83.112      | 80.949 | 92.951        | 95.878 |
| V   | 82.975      | 81.128 | 93.028        | 95.691 |
| VI  | 82.865      |        | 93.353        | 96.052 |



Prosječna neto plata u Tuzlanskom kantonu iznosi 727,51 KM što je ispod prosjeka Federacije BiH. U odnosu na kantonalni prosjek iz 2011.godine, došlo je do pada neto plaća za 0,8% i bruto plaća za 0,7%. Najviše prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu su u sektoru proizvodnje i opskrbe el.energijom, plinom i vodom, dok su najniže prosječne neto plate u građevinarstvu.

NLB Klik



## Nije važno kako ste došli...

**... uvijek ste dobrodošli.**

Putem usluge NLB Klik, jednostavan pristup bankarskim uslugama preko interneta, 24 sata dnevno; Uvid u stanje na svojim računima, plaćanje obaveza platnim nalogima sa tekućim ili datumom unaprijed u unutrašnjem i/ili platnom prometu sa inostranstvom, pregled prometa na

računima, pregled izvoda, slanje i prijem poruka i obavještenja, provjera stanja depozita ili kredita (informativno), mogućnost spremanja platnih naloga za višekratnu upotrebu (redovne ili slične mjesečne uplate), prijenos sredstava na druge račune i još mnogo više.

NLB  Tuzlanska banka  
*Uvijek zašto.*

[www.nlbtuzlanskabanka.ba](http://www.nlbtuzlanskabanka.ba)

Kontaktni centar: 035 259 259